

Na osnovu člana 37 stav 5 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja donijelo je

Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava prirodna mineralna, stona i izvorska voda za piće*

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 32/2015 od 26.6.2015. godine, stupio je na snagu 4.7.2015, a primenjuje se od 1.1.2016.

U ovaj pravilnik prenesene su:

*Direktiva 2009/54 EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 18. juna 2009. godine o iskorišćavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda;

*Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. maja 2003. godine o određivanju popisa, dozvoljene količine i zahtjeva za označavanje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uslova za korišćenje vazduha obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda, sa svim njenim naknadnim izmjenama i dopunama;

*Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. februara 2010. godine o uslovima za upotrebu aktivnog aluminijum oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda;

*Direktiva Savjeta 98/83/EZ od 3. novembra 1998. godine o kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, u dijelu koji se odnosi na vodu koja se stavlja na tržište u boci ili drugoj ambalaži namijenjenoj za krajnjeg potrošača.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži zahtjevi koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava prirodna mineralna, stona i izvorska voda za piće (u daljem tekstu: izvorska voda).

Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

- 1) vode koje su medicinski proizvodi;
- 2) prirodne mineralne vode koje se koriste na izvoru u ljekovite svrhe u termalnim i hidromineralnim objektima.

Član 3

Zahtjevi iz člana 1 ovog pravilnika odnose se na:

- 1) geološka i hidrološka istraživanja;
- 2) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva i sastav;

- 3) mikrobiološke kriterijume;
- 4) dozvoljene tehnološke postupke obrade;
- 5) analitičke metode;
- 6) dodatne zahtjeve označavanja.

Član 4

Prirodna mineralna, stona i izvorska voda stavljaju se na tržište u originalnom pakovanju.

Ambalaža koja se koristi za pakovanje vode iz stava 1 ovog člana treba da je opremljena zatvaračima koji su napravljeni (osmišljeni) tako da sprječavaju bilo kakvu mogućnost zagađenja ili kontaminacije.

Član 5

Na tržište Crne Gore pod nazivom "prirodna mineralna voda" i "izvorska voda" može da se stavi voda za koju je sproveden postupak priznavanja prirodne mineralne i izvorske vode, kao i voda koja je priznata od nadležnog organa države članice Evropske unije.

Član 6

Prirodna mineralna, stona i izvorska voda treba da na omotu, pakovanju, sudu ili naljepnici (etiketi) sadrži informacije koje su u skladu sa odredbama ovog pravilnika i posebnim propisom kojim je uređeno pružanje informacija potrošačima o hrani.

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) **izvor** je prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz jednog ili više bušenih bunara;
- 2) **vodozahvat** je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne propustljivosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvatanje znatnih količina podzemne vode;
- 3) **izdašnost izvora (protok vode na izvoru)** podrazumijeva maksimalnu izdašnost utvrđenu na osnovu ispitivanja u sušnom periodu.

II. PRIRODNA MINERALNA VODA

Član 8

Prirodna mineralna voda je mikrobiološki zdravstveno ispravna voda koja potiče iz podzemnog vodozahvata i izvire iz jednog ili više prirodnih ili bušenih izvora-bunara.

Prirodna mineralna voda razlikuje se od vode za ljudsku potrošnju po svojoj prirodi karakterističnoj po sadržaju i količini određenih mineralnih materija, elemenata u tragovima ili drugih supstanci i, po potrebi, određenim fiziološkim svojstvima, kao i po svojoj izvornoj čistoći, pri čemu su ove karakteristike sačuvane zbog podzemnog porijekla koje je zaštićeno od svih rizika zagađenja.

Član 9

Karakteristike iz člana 8 ovog pravilnika, koje prirodnoj mineralnoj vodi mogu dati svojstva povoljna za zdravlje, treba da budu procijenjene:

- 1) sa sljedećih aspekata:

- geološkog i hidrološkog;
- fizičkog, hemijskog i fizičko-hemijskog;
- mikrobiološkog; i
- po potrebi, farmakološkog, fiziološkog i kliničkog;

2) u skladu sa zahtjevima i kriterijumima koji su dati u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika;

3) u skladu sa odobrenim naučnim metodama.

Sastav, temperature i druge bitne karakteristike prirodne mineralne vode treba da ostanu stabilne unutar granica prirodnih promjena i na njih ne treba da utiču moguće oscilacije izdašnosti izvora, odnosno protoka vode.

Član 10

U prirodnoj mineralnoj vodi rizik za zdravlje mogu da predstavljaju i prirodno prisutne materije koje nijesu rezultat zagađenja na izvoru.

Spisak (lista) materija iz stava 1 ovog člana i njihove maksimalno dozvoljene koncentracije (u daljem tekstu: MDK) u vrijeme punjenja vode u ambalažu, kao i vode koja se nalazi na tržištu, date su u Prilogu 2 (Tabela 1), koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Tačnost/istinitost, preciznost i granica detekcije analitičkih metoda ispitivanih materija iz stava 2 ovog člana, date su u Prilogu 2 (Tabela 3) ovog pravilnika.

Član 11

Gazirana prirodna mineralna voda je voda koja pri stabilnim uslovima temperature i protoka na izvoru ili nakon punjenja u ambalažu spontano i na jasno vidljiv način otpušta ugljen dioksid (u daljem tekstu: CO₂).

Gazirana prirodna mineralna voda dijeli se u tri kategorije, i to:

1) "Prirodno gazirana prirodna mineralna voda" označava vodu koja sadrži SO₂ iz izvora, nakon pretakanja ukoliko postoji, a flaširanje je isto kao na izvoru, uzimajući u obzir gdje je to moguće ponovno ubacivanje određene količine CO₂ iz istog podzemnog sloja vode ili ležišta koja je ekvivalentna količini oslobođenoj u toku tih aktivnosti uz uobičajene tehničke tolerancije;

2) "Prirodna mineralna voda sa povećanom količinom ugljen dioksida iz izvora" je voda čiji je sadržaj SO₂, koji je porijeklom iz vodozahvata, nakon pretakanja, ako se isto sprovodi i nakon punjenja u ambalažu, veći od sadržaja SO₂ utvrđenog na izvoru;

3) "Gazirana prirodna mineralna voda" je voda kojoj je dodat CO₂ koji nije porijeklom iz vodozahvata iz kojeg dolazi voda.

Član 12

Prirodna mineralna voda u stanju u kome se nalazi na izvoru, ne može da bude podvrgnuta bilo kakvoj obradi ili tehnološkom postupku.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u mjeri u kojoj se sastav vode ne mijenja u pogledu osnovnih sastojaka koji određuju karakteristike vode, prirodna mineralna voda može da bude podvrgnuta:

1) izdvajanju nestabilnih elemenata, kao što su jedinjenja gvožđa i sumpora, filtracijom ili dekantovanjem, uz mogućnost prethodne oksidacije;

2) izdvajanju jedinjenja gvožđa, mangana, sumpora i arsena iz određenih prirodnih mineralnih voda, obradom pomoću vazduha obogaćenog ozonom;

3) uklanjanju fluorida aktivnim aluminijum oksidom;

- 4) uklanjanju nepoželjnih sastojaka koji nijesu navedeni u tač. 1 ili 2 ovog stava;
- 5) potpunom ili djelimičnom uklanjanju SO₂, isključivo primjenom fizičkih metoda.

Prirodna mineralna voda podvrgnuta obradi iz stava 2 ovog člana može da se koristi u proizvodnji bezalkoholnih pica.

Član 13

Prilikom obrade prirodne mineralne vode vazduhom obogaćenim ozonom, organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje:

1) opravdanost postupka imajući u vidu sastav vode u odnosu na jedinjenja gvožđa, mangana, sumpora i arsena;

2) da li je subjekat u poslovanju s hranom koji primjenjuje takvu obradu preduzeo sve potrebne mjere za osiguranje efikasnosti i bezbjednosti obrade i omogućio sprovođenje kontrole od strane nadležnog organa.

Prilikom obrade prirodnih mineralnih voda vazduhom obogaćenim ozonom treba da budu ispunjeni uslovi, da:

1) ovom obradom ne bude promijenjen fizičko-hemijski sastav prirodne mineralne vode u pogledu karakterističnih sastojaka;

2) prije obrade prirodna mineralna voda zadovoljava mikrobiološke kriterijume propisane ovim pravilnikom;

3) obrada ne dovodi do stvaranja ostataka koncentracija rastvorenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od MDK koji su dati u Prilogu 3, koji je sastavni dio ovog pravilnika, kao ni do stvaranja ostataka koji mogu da budu opasni po zdravlje ljudi.

Član 14

Uklanjanje fluorida iz prirodne mineralne i izvorske vode vrši se aktivnim aluminijum oksidom u skladu sa tehničkim zahtjevima koji su dati u Prilogu 4, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 15

Prirodna mineralna voda, u stanju u kome se nalazi na izvoru, ne može da bude podvrgnuta bilo kakvom dodavanju materija, osim dodavanju ili ponovnom dodavanju SO₂, u smislu člana 12 ovog pravilnika.

Član 16

Ukupan broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru treba da odgovara njihovom uobičajenom broju, što dokazuje da je izvor zaštićen od bilo kakve kontaminacije.

Ukupan broj mikroorganizama iz stava 1 ovog člana određuje se prema zahtjevima koji su dati u Prilogu 1 (Zahtjevi za mikrobiološka ispitivanja na izvoru, tačka 3) ovog pravilnika.

Uobičajeni broj mikroorganizama iz stava 1 ovog člana podrazumijeva konstantan broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru prije bilo kojeg postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativan sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne vode.

Ukupan broj mikroorganizama iz stava 1 ovog člana treba da bude manji od:

1) 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20°C - 22°C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili drugim podlogama koje daju iste rezultate;

2) 5 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37°C u vremenu od 24 sata na agar-agaru ili drugim

podlogama koje daju iste rezultate.

Vrijednosti iz stava 4 ovog člana smatraju se kao najviše vrijednosti, a ne i MDK.

Član 17

Ukupan broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi nakon punjenja u ambalažu ne može da bude veći od:

- 1) 100 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20°C - 22°C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili drugim podlogama koje daju iste rezultate;
- 2) 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37°C u vremenu od 24 sata na agar-agaru ili drugim podlogama koje daju iste rezultate.

Broj mikroorganizama iz stava 1 ovog člana treba da se odredi u roku od 12 sati nakon punjenja vode u ambalažu, pod uslovom da se voda održava na temperaturi od 4°C ± 1°C tokom navedenog perioda.

Član 18

Prirodna mineralna voda na izvoru i prilikom stavljanja na tržište ne može da sadrži:

- 1) parazite i patogene mikroorganizme;
- 2) bakteriju *Escherichia coli*, druge koliformne bakterije i streptokoke fekalnog porijekla, odnosno enterokoke, u svakom ispitivanom uzorku od 250 ml;
- 3) sulfitoredukujuće sporogene anaerobne bakterije, u bilo kom ispitivanom uzorku od 50 ml;
- 4) bakteriju *Pseudomonas aeruginosa*, u bilo kom ispitivanom uzorku od 250 ml.

Član 19

Nije dozvoljena dezinfekcija bilo kojim sredstvom i dodavanje bakteriostatskih sredstava ili bilo koja druga obrada, koja bi mogla da promijeni broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi.

Prilikom stavljanja prirodne mineralne vode na tržište, povećan (ukupni) broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi, može da bude jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru i, bez obzira na vrijednosti iz čl. 16 i 17 ovog pravilnika, ne znači zagađenje prirodne mineralne vode.

Prirodna mineralna voda ne treba da ima nikakve organoleptičke (senzorske) nedostatke.

Član 20

Oprema za eksploataciju prirodne mineralne, odnosno izvorske vode instalira se tako da se izbjegne svaka mogućnost kontaminacije i da se sačuvaju svojstva koja voda ima na izvoru, tako da:

- 1) izvor ili otvor bude zaštićen od rizika zagađenja;
- 2) slivno područje (zahvat izvora), cijevi i rezervoari budu od materijala pogodnog za vodu i izrađeni tako da spriječe bilo kakvu hemijsku, fizičko-hemijsku ili mikrobiološku promjenu vode;
- 3) oprema za pranje i punjenje vode u ambalažu, ispunjavaju higijenske uslove, a posebno da ambalaža bude obrađena ili proizvedena na način da se izbjegnu negativni efekti po mikrobiološke i hemijske karakteristike prirodne mineralne, odnosno izvorske vode;
- 4) transport prirodne mineralne, odnosno izvorske vode od izvora do punionice se vrši isključivo cjevovodima, koji su izrađeni na način da je onemogućeno bilo kakvo zagađenje;
- 5) transport prirodne mineralne, odnosno izvorske vode se vrši u ambalaži koja je namijenjena za distribuciju do krajnjeg potrošača.

Član 21

Ukoliko se tokom eksploatacije prirodne mineralne vode iz izvora utvrdi da je voda zagađena i da odstupa od mikrobioloških kriterijuma iz Priloga 1 (tačka c) i Priloga 2 (Tabela 1), subjekat u poslovanju s hranom koji eksploatiše i koristi vodu iz izvora, treba da odmah obustavi sve aktivnosti, a posebno proces punjenja vode u ambalažu, dok uzrok zagađenja ne bude otklonjen, a voda ne bude u skladu sa odredbama čl. 16 i 17 ovog pravilnika.

Član 22

Naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište je "prirodna mineralna voda", a u slučaju gazirane prirodne mineralne vode: "prirodno gazirana prirodna mineralna voda", "prirodna mineralna voda sa povećanom količinom ugljen dioksida iz izvora" ili "gazirana prirodna mineralna voda".

Nazivu prirodne mineralne vode koja je podvrgnuta nekom od postupaka obrade iz člana 12 ovog pravilnika dodaju se navodi: "potpuno uklonjen ugljen dioksid", "djelimično uklonjen ugljen dioksid", ili "voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade vazduhom obogaćenim ozonom", koji se nalaze na etiketi i to u neposrednoj blizini hemijskog sastava karakterističnih anjona i katjona.

Pored podataka propisanih aktom o pružanju informacija o hrani, etiketa na prirodnoj mineralnoj vodi treba da sadrži:

- 1) hemijski sastav karakterističnih anjona i katjona;
- 2) naziv mjesta eksploatacije izvora i naziv izvora;
- 3) informacije o sprovedenim dozvoljenim postupcima obrade.

Član 23

Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije, odnosno informisanja potrošača, nije dozvoljeno korišćenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje bi mogle da stvore zabunu u vezi sa prirodnom mineralnom vodom, i to za:

- 1) vodu u ambalaži, koja ne zadovoljava zahtjeve propisane za prirodnu mineralnu vodu i ne može da se označava oznakom "mineralna voda", "mineral", "kisjelica" ili bilo kojim drugim izvedenim riječima;
- 2) prirodnu mineralnu vodu ako upućuju na karakteristike koje ta voda nema, posebno u pogledu njenog porijekla, datuma priznavanja, rezultata ispitivanja ili bilo kojih drugih sličnih podataka u vezi sa garancijom porijekla i sastava.

Član 24

Priroda mineralna voda sa koncentracijom fluorida većom od 1,5 mg/l treba da u neposrednoj blizini trgovačkog naziva i uočljivim slovima bude označena tvrdnjom "sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu ishranu odojčadi i djece ispod sedam godina života".

Pod uslovom iz stava 1 ovog člana, na ambalaži u navodu hemijskog sastava karakterističnih anjona i katjona prirodne mineralne vode, navodi se i stvarna količina fluorida u odnosu na fizičko-hemijski sastav karakterističnih anjona i katjona prirodne mineralne vode.

Član 25

Prirodna mineralna voda sa tvrdnjom "podstiče probavu", "može olakšati hepatobilijarne funkcije" ili sličnih tvrdnji može da se stavi na tržište samo ako je sproveden postupak odobravanja korišćenja tvrdnji i izdato rješenje.

Tvrdnje iz stava 1 ovog člana, kao i druge odgovarajuće tvrdnje za prirodne mineralne vode date su u Prilogu 5, koji je sastavni dio ovog pravilnika i mogu da se koriste pod uslovom da su karakteristike utvrđene na osnovu fizičko-hemijskih i, gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja

sprovedenih u skladu sa priznatim naučnim metodama.

III. STONA VODA

Član 26

Stona voda je flaširana voda koja se proizvodi od podzemnih voda za piće, (voda za ljudsku potrošnju i/ili prirodna mineralna i/ili izvorska voda) uz mogućnost dodavanja i/ili smanjivanja jedne ili više dozvoljenih supstanci.

Stona voda treba da ispunjava:

- 1) mikrobiološke kriterijume navedene u čl. 16 i 17 i Prilogu 2 (Tabela 5) ovog pravilnika;
- 2) hemijske i indikatorske pokazatelje vode u ambalaži navedene u Prilogu 2 (Tabela 2) ovog pravilnika;
- 3) uslove za stavljanje vode na tržište u skladu sa članom 20 ovog pravilnika.

Mikrobiološki, hemijski i fizičko-hemijski parametri određuju se u skladu sa Prilogom 2 (tabele 2, 3 i 4) ovog pravilnika.

Član 27

U tehnološkom procesu obrade stone vode može da se koristi:

- 1) korekcija sadržaja rastvorenih materija u vodi ili njihovo potpuno uklanjanje iz vode;
- 2) dodavanje neorganskih materija (soli) u vodu, i to:
 - natrijum hlorida (NaCl);
 - kalcijum hlorida (CaCl₂);
 - natrijum karbonata (Na₂CO₃);
 - natrijum hidrogenkarbonata (NaHCO₃);
 - magnezijum karbonata (MgCO₃);
 - natrijum sulfata (Na₂SO₄);
 - magnezijum sulfata (MgSO₄);
 - natrijum fluorida (NaF); i
 - ugljen dioksida (CO₂).

Neorganske materije (soli) koje se dodaju stonoj vodi, treba da ispunjavaju uslove u skladu sa aktom kojim se uređuje kvalitet neorganskih materija (soli) u proizvodnji hrane.

Član 28

U slučaju primjene postupka obrade stone vode vazduhom obogaćenim ozonom, obrada ne smije da dovede do stvaranja ostataka koncentracija rastvorenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od MDK koji su dati u Prilogu 3 ovog pravilnika ili do stvaranja ostataka koji mogu da budu opasni po zdravlje ljudi.

Član 29

Naziv pod kojim se stona voda stavlja na tržište je "stona voda", a u slučaju dodavanja CO₂, "stona voda s ugljen dioksidom", "gazirana stona voda", "soda voda" ili drugi opisni ili uobičajeni naziv.

Stona voda koja sadrži dodate materije tehnološke obrade može da bude označena navodom

"sadrži...mg/l dodatog...", a ako je u stonu vodu dodato više različitih supstanci, tada se ista označava navodom: "sadrži sljedeće dodate supstance (mg/l):,.....".

Nije dozvoljeno prilikom informisanja, označavanja, reklamiranja i prezentacije odnosno informisanja potrošača, korišćenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje bi, u slučaju vode u ambalaži, koja ne ispunjava zahtjeve za stonu vodu propisane ovim pravilnikom, mogle da stvore zabunu u vezi sa stonom vodom, a posebno navode koji upućuju na prirodnu mineralnu ili izvorsku vodu, (npr. riječi "kisljela voda", "prirodna mineralna voda", "mineral", "izvorska voda", "izvor", "vrela", "prirodna" ili bilo koje druge izvedene riječi).

Nije dozvoljeno označavanje stonog voda na način koji vodi pripisuje svojstva koja se odnose na prevenciju ili liječenje bolesti.

Stona voda koja je podvrgnuta obradi vazduhom obogaćenim ozonom treba da uključi neposredno pored izjave o hemijskom sastavu, i navod "voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade vazduhom obogaćenim ozonom".

Stona voda koja je podvrgnuta obradi uklanjanja fluorida treba da uključi, neposredno pored izjave o hemijskom sastavu, i navod "voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade adsorpcijskom tehnikom".

Kod naziva proizvoda naziv hemijskog jedinjenja "ugljen dioksid" može da bude zamijenjen hemijskom formulom "SO₂".

IV. IZVORSKA VODA

Član 30

Izvorska voda je podzemna voda namijenjena za ljudsku potrošnju u svom prirodnom stanju, koja potiče iz vodozahvata zaštićenog od svakog onečišćenja, koja se flašira na samom izvoru ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Izvorska voda može da se zahvati samo sa izvora ili iz bunara bušenog neposredno pored izvora, koji crpi vodu iz istog vodozahvata.

Kriterijumi i zahtjevi bezbjednosti vode koja se crpi iz bunara treba da budu identični onima koji važe za izvor.

Član 31

Izvorska voda treba da ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za prirodne mineralne vode u pogledu:

- 1) eksploatacije vode iz izvora (član 20);
- 2) mikrobioloških kriterijuma (čl. 16, 17 i 18);
- 3) zahtjeva označavanja (član 22 st. 2 i 3 i član 31);
- 4) zahtjeva da nije bila podvrgnuta postupcima obrade osim dozvoljenim postupcima, saglasno članu 12 ovog pravilnika.

MDK materija u izvorskoj vodi date su u Prilogu 2 (Tabela 2) ovog pravilnika.

Dozvoljene koncentracije iz stava 2 ovog člana određuju se u skladu sa Prilogom 2 (Tabela 3) ovog pravilnika.

Član 32

Subjekti u poslovanju s hranom i druga pravna lica koja izvorsku vodu pune u ambalažu koja se stavlja na tržište, donose i sprovode planove kontrole i planove uzorkovanja sa učestalošću uzimanja uzoraka u skladu sa Prilogom 2 (Tabela 4), a za pokazatelje iz Priloga 2 (tabele 2 i 5) ovog pravilnika.

Član 33

Naziv pod kojim se izvorska voda stavlja na tržište je "izvorska voda", a u slučaju dodavanja SO₂ "izvorska voda s ugljen dioksidom" ili "gazirana izvorska voda".

Nije dozvoljeno prilikom informisanja, označavanja, reklamiranja i prezentacije odnosno informisanja potrošača, korišćenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje bi, u slučaju vode u ambalaži, koja ne ispunjava zahtjeve za izvorsku vodu propisane ovim pravilnikom, mogle da stvore zabunu u vezi sa izvorskom vodom (npr. riječi: "prirodna izvorska voda", "izvor", "vrela" ili bilo koje druge izvedene riječi) ili ako upućuju na karakteristike koje voda nema, posebno u pogledu njenog porijekla, rezultata analiza ili bilo kojih sličnih podataka u vezi sa garancijom porijekla i sastava.

Član 34

Trgovački naziv izvorske i prirodne mineralne vode može da sadrži naziv lokaliteta, sela ili mjesta pod uslovom da se taj naziv odnosi na izvorsku i prirodnu mineralnu vodu koja se crpi iz izvora u navedenom mjestu i pod uslovom da ne stvara zabunu s obzirom na mjesto korišćenja vode iz izvora.

Ukoliko se izvorska i prirodna mineralna voda stavlja na tržište pod trgovačkim nazivom koji se razlikuje od naziva izvora, lokaliteta ili mjesta u kojem se izvor nalazi, tada naziv lokaliteta, mjesta ili naziv izvora treba da bude naveden slovima koja su najmanje jedan i po put veća i šira od najvećih slova korišćenih za taj trgovački naziv.

Odredba stava 2 ovog člana odnosi se i na trgovački naziv upotrijebljen u svrhu reklamiranja.

Nije dozvoljeno označavanje izvorske i prirodne mineralne vode na način koji vodi pripisuje svojstva vezana za prevenciju ili liječenje.

Nije dozvoljeno stavljati na tržište izvorske i prirodne mineralne vode iz jednog vodozahvata pod više od jednog trgovačkog naziva.

Izvorska, odnosno prirodna mineralna voda koja je bila podvrgnuta obradi vazduhom obogaćenim ozonom treba da bude označena navodom "voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade vazduhom obogaćenim ozonom" u neposrednoj blizini hemijskog sastava karakterističnih anjona i katjona.

Izvorska, odnosno prirodna mineralna voda koja je bila podvrgnuta obradi uklanjanja fluorida treba da uključuje, neposredno pored izjave o hemijskom sastavu, i navod "voda podvrgnuta odobrenoj adsorpcijskoj tehnici".

Kod naziva proizvoda, naziv hemijskog jedinjenja "ugljen dioksid" može da bude zamijenjen hemijskom formulom "SO₂".

V. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Prirodna mineralna, stona i izvorska voda koja nije deklarirana i označena prema odredbama ovog pravilnika može da bude u prometu do isteka zaliha, a najkasnije šest mjeseci od dana početka primjene ovog pravilnika.

Član 36

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu ("Službeni list SCG", broj 53/05).

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a

primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Broj: 011-173/2014

Podgorica, 19. juna 2015. godine

Ministar,
prof. dr **Budimir Šegrt**, s.r.

***NAPOMENA REDAKCIJE:** Priloge u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći link:*

[Prilozi](#)